



**D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA
ISPITIVANJA PODGORICA**
81000 PODGORICA, BULEVAR ŠARLA DE GOLA 2
LLC CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH
PODGORICA



CETI

tel: ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

CETI 5100.101.01

LABORATORIJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u mjesecu oktobru 2014.god.
Broj izvještaja	00-20-228/10
Datum izdavanja izvještaja	14.11.2014.god.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA	
Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore br.05-D-3566/1, CETI br.00-20-228)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	07.02.2014.god.

PODACI O UZORKU	
Datum uzorkovanja	1-31.10.2014.god.
Vrsta uzorka	Imisjska mjerena kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO ₂ , NO, NO ₂ , CO, PM ₁₀ , PM _{2,5} , benzen, Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policiklični aromatični ugljovodonici u PM ₁₀ česticama
Uzorkovao	Odjeljenje za laboratorijsku dijagnostiku i monitoring
Broj protokola u CETI	/

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.

**DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.DIJAGNOSTIKU I ZAŠТИTU
OD ZRAČENJA**
Danijela Šuković, spec.toks. hem

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

SADRŽAJ

1.Uvod.....	3-5
1. Metode.....	6
2.Rezultati mjerena.....	7
2.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	8-13
2.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	14-19
2.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....	20-27
2.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	28-34
2.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	35-37
2.6.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Golubovci.....	38-42
2.7.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Gradina.....	43-47

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

1.UVOD

D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI), realizovao je ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori tokom mjeseca oktobra u skladu sa **PROGRAMOM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA CRNE GORE U 2014.** god., izrađenog od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Programom su obuhvaćena sledeća ispitivanja:

1.Sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama

1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”

U Podgorici, na mjernoj stanici Nova Varoš, vršena su kontinualna mjerena zagađujućih materija:

- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ukupnih azotnih oksida,
- ugljen monoksida,
- PM₁₀ čestica,
- sadržaja olova u PM₁₀,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-s u PM₁₀,
- benzena i
- meteoroloških parametara.

Sa mjeranjem benzena je prekinuto 6.10 radi redovnog servisa i umjeravanja mjernog instrumenta.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesечно nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.2. Bar

U Baru (mjerna stanica Bar 2) je vršeno mjerjenje sledećih parametara:

- sumpor dioksida,
- azot monoksida,
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida
- meteoroloških parametara.

Usled kvara na mjernim instrumentima i uzorkivačima tokom oktobra mjeseca nije vršeno mjerjenje ozona, benzena i PM_{2.5} i PM₁₀.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.3. Nikšić

U Nikšiću vršeno je u kontinuitetu vršeno mjerene:

- sumpor dioksida,
- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ugljen monoksida,
- PM_{2,5},
- PM₁₀,
- sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-s u PM₁₀,

Sa mjeranjem ozona i benzena je prekinuto radi redovnog servisa i umjeravanja mjernih instrumenata.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.4. Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)

U Pljevljima je vršeno kontinualno mjerene:

- sumpor dioksida
- azot monoksida
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida
- PM_{2,5},
- PM₁₀,
- sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀,
- benzo (a) pirena,
- relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena),
- ukupnih PAH-s u PM₁₀

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediane 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

1.5.Tivat

U Tivtu je vršeno mjerjenje PM_{2,5}

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

1.6.Golubovci

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida i**
- **sumpor dioksida.**

Usled kvara na datalogeru (jedinici za prikupljanje podataka) nijesu dostupni rezultati mjerjenja u periodu 15-30. oktobra.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

1.7.Gradina

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida,**
- **sumpor dioksida,**

Sa mjerenjem **ozona** je prekinuto 2.10 radi redovnog servisa i umjeravanja mjernog instrumenta.

Česta isključenja struje na ovom seockom području su razlog što je deset dana tokom oktobra mjeseca pokrivenost sa podacima bila ispod kriterijuma prihvatljivosti od 75%.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

Zbog kvara na centralnom serveru tri dana tokom oktobra mjeseca nijesu dostupni podaci sa mjernih stanica: Bar, Nikšić, Golubovci, Gradina i Nova Varoš.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

1.1. METODE

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka koriste se propisane, akreditovane standardne metode:

- Određivanje SO₂, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Određivanje NO, NO₂ i NO_x, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Određivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Određivanje O₃ NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Određivanje PM₁₀ prema standardu MEST EN 12341
- Određivanje PM_{2,5} prema standardu MEST EN 14907
- Određivanje koncentracije benzena-Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta-MEST EN 14662-3:2011
- Određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM₁₀ čestica, MEST EN 14902:2011

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.REZULTATI MJERENJA

Rezultati mjerena su prikazani tabelarno i grafički uporedo sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore, br. 25/12), i to:

1. Tabelarno:

- Srednje dnevne vrijednosti za: SO₂, PM₁₀, PM_{2,5} i benzen
- Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti za ugljen monoksid i ozon
- Srednje mjesečne vrijednosti sadržaja Pb, As, Cd, Ni, BaP (benzo (a) piren), relevantnih predstavnika PAH-s (markeri benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama

2.Grafički

- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida (zbog obimnosti podataka)

Za svaku zagađujuću materiju, na svakoj stanici prikazan je:

- ukupan broj mjerena,
- obuhvat podataka u %,
- srednja časovna, maksimalna 8h i dnevna vrijednost,
- C₅₀, medijan,
- najmanja vrijednost (minimalana) i
- najveća vrijednost (maksimalna)

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (SDV)-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- TV (SDV)-tolerantna vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- GV (M8hSV)-granična vrijednost (max.osmočasovna srednja vrijednost)
- GV (SGV)- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost)

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.1.MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ

PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)		
1.2.	Ime grada	Podgorica		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_03		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_01		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6603787.37	4700417.54	41
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	CO, NO, NO ₂ , NOx, PM ₁₀ , benzen, Pb, BaP		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Saobraćajna
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000m x 50m

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija
PM ₁₀	Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja
Pb	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

**2.1.1. TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NOVA VAROŠ- PODGORICA**

Tabela 1.Srednje dnevne i maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti

Datum	PM₁₀ (µg/m³)	Ugljen monoksid (mg/m³)
1.10	27.86	0.49
2.10	29.45	0.46
3.10	27.92	0.44
4.10	30.05	0.43
5.10	26.79	0.35
6.10	29.33	0.41
7.10	19.73	0.47
8.10	18.78	0.46
9.10	23.22	0.53
10.10	23.12	0.53
11.10	23.81	0.51
12.10	33.48	0.55
13.10	40.14	0.57
14.10	47.77	0.68
15.10	52.45	0.67
16.10	59.80	0.50
17.10	31.27	0.43
18.10	10.89	0.36
19.10	15.70	0.38
20.10	22.75	0.48
21.10		
22.10		
23.10		
24.10	12.82	0.58
25.10	6.05	0.18
26.10	4.50	0.19
27.10	9.51	0.36
28.10	38.48	1.71
29.10	51.27	2.15
30.10	32.28	1.38
31.10	17.36	0.45
GV (SDV)	50	
TV (SDV)	66	
GV (M8hSV)		10

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 2.Srednje dnevne vrijednosti benzena

Datum	Benzен($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.10	0.58
2.10	0.52
3.10	0.62
4.10	0.44
5.10	0.35
6.10	0.53
GV (SGV)	5

Tabela 3.Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	90.32
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.50
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	59.80
Srednja 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.36
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	26.79
Broj prekoračenja 24 časovne GV	3
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 4.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	700
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja podataka	94.08
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.54
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	113.86
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.94
Madian jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.36
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	nema
	nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 5. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24 časovnih mjerena	6
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	19.35
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.35
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.62
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.49
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.52
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

Tabela 6. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida


Broj 8 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	90.32
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	0.18
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m^3)	2.15
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.60
Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja	0.47
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
	<i>Granične vrijednosti</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10 mg/m^3</i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

Tabela 7. Srednje vrijednosti sadržaja olova, benzo a)pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} česticama

	Pb $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BaP	Markeri BaP ng/m^3	PAH
	<0.015	0.848	4.363	8.178
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

**2.1.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NOVA VAROŠ- PODGORICA**



Slika1.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.1.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PODGORICA NOVA VAROŠ

1.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) upoređeni su sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** tokom mjerena u oktobru mjesecu (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

2.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su upoređene sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ($66 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost, ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Tri srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su tokom mjeseca oktobra bile **iznad** granične vrijednosti, a sve izmjerene vrijednosti su bile **ispod** granice tolerancije za 2014.godinu.

3.BENZEN

Sve srednje dnevne vrijednosti **benzena** (6 dana validnih mjerena) su bile ispod propisane **granične vrijednosti** od $5\mu\text{g}/\text{m}^3$, na godišnjem nivou.

4.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ($10 \text{ mg}/\text{m}^3$). Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjerena u oktobru mjesecu na ovom mjernom mjestu bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

5.TEŠKI METALI (Pb) I BENZO (A) PIREN U PM_{10}

PM_{10} su analizirane na sadržaj **olova** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj **olova** u toku oktobra mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je značajno **ispod** propisane granične vrijednosti.
- Takođe su vršene analize PM_{10} čestica na sadržaj **benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija.

Sadržaj **benzo(a)pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u mjesecu oktobru je $0.848 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** ($1\text{ng}/\text{m}^3$) propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.2.MJERNA STANICA-BAR

PODACI O STANICI-BAR

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Bar 2		
1.2.	Ime grada	Bar		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_06		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_04		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6591680.68	4662409.66	11.95
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,NOx,benzen, PM ₁₀ , PM _{2.5} , Pb, As, Cd, Ni i BaP		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

**2.2.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
BAR 2**

Tabela 8.Srednje dnevne vrijednosti max.8h srednje dnevne vrijednosti

Datum	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ugljen monoksid (mg/m^3)
1.10	2.40	0.35
2.10	1.82	0.32
3.10	1.71	0.42
4.10	1.78	0.40
5.10	1.75	0.31
6.10	1.92	0.28
7.10	2.03	0.31
8.10	2.02	0.35
9.10	2.21	0.45
10.10	2.10	0.46
11.10	2.18	0.38
12.10	2.09	0.39
13.10	2.26	0.45
14.10	4.01	0.47
15.10	6.34	0.48
16.10	6.09	0.31
17.10	6.04	0.30
18.10	5.97	0.33
19.10	5.67	0.28
20.10	4.42	0.33
21.10		
22.10		
23.10	5.01	
24.10	4.85	0.42
25.10	4.28	0.24
26.10	4.42	0.25
27.10	4.46	0.24
28.10	4.89	1.01
29.10	5.95	1.13
30.10	6.93	1.16
31.10	5.47	0.49
GV (SDV)	50	125
TV (SDV)	66	
GV(SGV)	40	
GV(M8hSDV)		10

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 9. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	697	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	93.68	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.37	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.81	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.87	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	3.49	
Broj 24 časovnih mjerena	29	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	93.54	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.71	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.93	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.83	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.28	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Tabela 10. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	698	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	93.81	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.56	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	51.01	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.84	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	9.27	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.


Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerena uglen monoksida

<i>Granične vrijednosti</i>		
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10mg/m³</i>	<i>nema</i>


D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.2.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI BAR 2



Slika 2.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 3.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.2.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR 2

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima za** jednočasovne srednje vrijednosti ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$) i srednje **dnevne** vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovnom srednjom vrijednošću i srednjom dnevnom vrijednošću) sa ciljem zaštite zdravlja ljudi, su tokom mjerena u oktobru mjesecu bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom mjeseca oktobra bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

3.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ($10 \text{ mg}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjeseca oktobra, na ovom mjernom mjestu, bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

**2.3.MJERNA STANICA-NIKŠIĆ
PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stanice	Nikšić-centar		
1.2.	Ime grada	Nikšić		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_08		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_06		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6577557.59	4737876.06	629
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO,NO ₂ ,NOx, PM ₁₀ ,PM _{2.5} ,Pb,As, Cd, Ni i BaP , benzen		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip područja	Gradsko:trajno izgrađeno područje		
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana		
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m		
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda			
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija		
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija		
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija		
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija		
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija		
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija		
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS		
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS		
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mjeseta			
4.2.	Visina mjeseta uzorkovanja	3m		
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata		
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano		

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

**2.3.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NIKŠIĆ 2**

Tabela 12. Srednje dnevne vrijednosti i maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti

Datum	PM_{10} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$PM_{2.5}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ugljen monoksid (mg/m^3)
1.10			4.13	0.64
2.10	46.78	41.69	4.16	0.48
3.10	34.51	25.54	2.92	0.57
4.10	34.35	22.65	2.61	0.67
5.10	37.67	25.19	2.73	0.72
6.10	29.21	23.00	2.51	0.86
7.10	30.27	14.24	3.10	0.84
8.10	33.90	13.52	4.76	0.81
9.10	32.61	18.69	3.34	0.67
10.10	29.57	11.81	3.63	0.73
11.10	31.81	16.68	3.21	0.57
12.10	43.28	18.09	3.11	0.56
13.10	50.82	24.57	3.40	0.59
14.10	33.23	5.78	3.02	0.60
15.10	61.90	19.02	3.20	0.68
16.10	55.81	23.74	3.10	0.68
17.10	27.32	21.78	3.33	0.74
18.10	25.69	16.11	3.68	0.35
19.10	38.85	4.76	3.69	0.74
20.10	39.69	15.97	4.77	0.80
21.10	41.01	19.23		
22.10	28.77	22.44		
23.10	28.49	4.59	5.25	
24.10	13.12	9.84	4.57	1.27
25.10	15.25	10.72	4.33	0.30
26.10	9.18	5.12	7.17	0.27
27.10	15.87	3.84	3.96	0.31
28.10	70.29	28.93	3.84	1.61
29.10	60.81	49.05	5.37	1.83
30.10	28.60	22.34	4.09	1.35
31.10	23.34	18.33	7.58	0.39
GV (M8hSDV)				10
GV (SDV)	50		125	
TV (SDV)	66	26		
GV(SGV)	40	25		
Ciljna vr.		25		

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 13. Statistička obrada rezultata mjerena PM₁₀ čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.77
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.18
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	70.29
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35.07
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	32.92
Broj prekoračenja 24 časovne GV	5
Broj prekoračenja 24 časovne TV	1
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 14. Statistička obrada rezultata mjerena PM_{2.5}

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.77
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.84
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	49.05
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.58
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.51
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 15. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	699	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	93.95	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.92	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.24	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.80	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	3.30	
Broj 24 časovnih mjerena	29	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	93.54	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.51	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.58	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.95	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	3.68	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 16. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	699	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	93.95	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.30	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	58.45	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.41	
Median časovnih vremena usrednjavanja	9.54	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 17. Statistička obrada rezultata mjerena uglen monoksida

Broj 8 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	90.32
Minimalna 8 časovna vrijednost (mg/m ³)	0.27
Maksimalna 8 časovna vrijednost (mg/m ³)	1.83
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m ³)	0.74
Madian 8 časovnih vremena usrednjavanja (mg/m ³)	0.67
Broj prekoračenja maksimalne 8 časovne srednje vrijednosti GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	10mg/m ³
	Granica tolerancije
	Nema

Tabela 18 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ česticama


	Pb µg/m ³	Cd	As ng/m ³	Ni
	0.009	<3	<3	
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20

Tabela 19.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama


	BaP	Markeri BaP ng/m ³	PAH
	1.388	5.926	10.5
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.3.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2



Slika 4.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 5.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.3.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2

1.SUMPOR DIOKSIDA

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima**: za jednočasovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom oktobra mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom mjeseca oktobra bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

3.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** upoređene su sa:

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ($66\text{ mg}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju dnevnu vrijednost ($50\text{ mg}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Pet dana srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su tokom oktobra mjeseca bile **iznad** propisanih graničih vrijednosti, a **jedan** dan **iznad** granice tolerancije za 2014.godinu.

4.ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2.5}$)

Pet dana u mjesecu oktobru (30 dana mjerena) srednje dnevne vrijednosti **$\text{PM}_{2.5}$** su na ovoj lokaciji su bile **iznad** propisane **granične vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ($25\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su poređene sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za srednju godišnju vrijednost ($10\text{ mg}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom oktobra mjeseca na ovom mjernom mjestu bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

6.SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM_{10}

- PM_{10} su analizirane na sadržaj **teških metala i benzo(a)pirena**, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polikličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Sadržaj **olova** u toku oktobra mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno **ispod** $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u oktobru mjesecu bio je $1.388 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** od $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$ propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.4.MJERNA STANICA-PLJEVLJA

PODACI O STANICI-PLJEVLJA

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Pljevlja-centar		
1.2.	Ime grada	Pljevlja		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_01		
1.4.	Kod stanice	MNE_01_01		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6610494.51	4802077.05	773.25
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM ₁₀ , PM _{2,5} , SO ₂ , NO, NO ₂ , NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
	PM ₁₀	Automatski analizator
	NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator
	SO ₂	Automatski analizator
	PM _{2,5}	Ručno sakupljanje
		Analiza-apsorpcija beta zračenja
		Analiza-hemiluminiscencija
		Analiza-UV fluorescencija
		Gravimetrija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.4.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA NA LOKACIJI-CENTAR

Tabela 20. Srednje dnevne vrijednosti

Datum	PM₁₀($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM_{2.5}($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.10			
2.10	44.22	29.36	21.65
3.10	44.97	29.77	12.26
4.10	53.59	43.69	9.17
5.10	42.51	32.99	9.01
6.10	66.83	55.8	9.50
7.10	50.58	38.35	11.02
8.10	63.57	49.62	16.08
9.10	60.16	51.75	10.96
10.10	77.87	59.33	17.44
11.10	127.85	65.95	41.85
12.10	96.50	64.73	20.97
13.10	95.42	65.18	20.11
14.10	108.00	66.82	18.45
15.10	101.04	53.67	21.80
16.10	71.23	61.29	32.13
17.10	58.46	35.06	23.54
18.10	39.31	29.94	
19.10	69.49	64.32	14.09
20.10	88.42	83.67	24.77
21.10	103.67	92.76	44.83
22.10	91.98	68.57	31.19
23.10	35.33	26.87	20.35
24.10	37.17	21.67	12.00
25.10	55.71	23.72	18.44
26.10	61.76	18.05	19.44
27.10	89.95	30.37	11.36
28.10	83.57	49.05	16.10
29.10	89.23	43.68	23.56
30.10	66.51	27.38	32.17
31.10	48.70	14.79	18.22
GV(SDV)	50		125
TV(SDV)	66		
GV(SGV)	40	25	
Ciljna vrijednost		26	

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	721	
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	96.9	
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.49	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	225.68	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.14	
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	14.37	
Broj 24 časovnih mjerena	30	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	96.77	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.01	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	44.83	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	20.17	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	18.94	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerena PM_{10} čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.77	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35.33	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	127.85	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	70.79	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	66.67	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	23	
Broj prekoračenja 24 časovne TV	16	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije (za 2014.god)
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 23. Statistička obrada rezultata mjerena PM_{2,5} čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.77
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35.33
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	127.85
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	70.79
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	66.67
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 24. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	663
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	89.11
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.95
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	72.28
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.90
Median časovnih vremena usrednjavanja	26.48
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 25. Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ česticama


	Pb $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd	As ng/m ³	Ni
	<0.015	<3	<3	1.130
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20

Tabela 26. Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ česticama


	BaP	Markeri BaP ng/m ³	PAH
	2.266	8.176	16.128
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.4.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA



Slika 6.Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 7.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.4.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena sumpor dioksida su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima**: za jednočasovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom oktobra mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom oktobra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti .

3. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** upoređene su sa:

- propisanom **granicom tolerancije** ($66\mu\text{g}/\text{m}^3$) za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom vrijednošću** ($50\mu\text{g}/\text{m}^3$) za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Dvadeset tri srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su tokom oktobra mjeseca bile **iznad** propisane granične vrijednosti za 2014.godinu, a šesnaest dana **iznad** granice tolerancije od $66\mu\text{g}/\text{m}^3$.

4. ČESTICE PREČNIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2.5}$)

Dvadeset devet dana u mjesecu oktobru (30 dana mjerena) izmjerene, srednje dnevne vrijednosti **$\text{PM}_{2.5}$** su na ovoj lokaciji su bile **iznad** propisane **granične vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ($25\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb, Cd, As, Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM_{10}

PM_{10} su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku oktobra mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno **ispod** $0.5\mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u oktobru mjesecu bio je 2.266 ng/m^3 u odnosu na **ciljnu vrijednost** od 1.0 ng/m^3 propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 god.).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.5.MJERNA STANICA-TIVAT

PODACI O STANICI-TIVAT

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Tivat		
1.2.	Ime grada	Tivat		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_10		
1.4.	Kod stanice	MNE_03_02		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6557638.85	4698672.85	3.5
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM _{2.5}		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Gradsko:trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
PM _{2.5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

**2.5.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
TIVAT**

Tabela 27. Srednje dnevne vrijednosti

Datum	PM_{2.5} (µg/m³)
1.10	
2.10	7.69
3.10	10.47
4.10	23.31
5.10	19.17
6.10	18.51
7.10	12.31
8.10	6.10
9.10	5.69
10.10	8.91
11.10	12.51
12.10	11.28
13.10	17.65
14.10	17.07
15.10	20.78
16.10	20.74
17.10	13.62
18.10	10.91
19.10	4.87
20.10	7.52
21.10	8.63
22.10	5.35
23.10	13.35
24.10	4.07
25.10	7.00
26.10	2.84
27.10	2.54
28.10	2.49
29.10	17.21
30.10	17.97
31.10	8.90
TV	26
GV (SGV)	25
Ciljna vrijednost	25

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 28. Statistička obrada rezultata mjerenja PM_{2,5} čestica

Broj 24 časovnih mjerena	30	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.67	
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.49	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	23.31	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	11.32	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.69	
<i>Granične vrijednosti</i>		
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>	<i>26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>		
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>	

**2.5.2. KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI
TIVAT**

1. ČESTICE PREČINA MANJEG OD 2.5µm (PM_{2,5})

Validnih mjerena PM_{2,5} u oktobru mjesecu na ovoj lokaciji je bilo 30 dana.

Sve srednje dnevne vrijednosti **PM_{2,5} čestica** su bile **ispod** granične vrijednosti od 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ propisane, na godišnjem nivou, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.6.MJERNA STANICA-GOLUBOVCI

PODACI O STANICI-GOLUBOVCI

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Golubovci		
1.2.	Ime grada	Podgorica		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_05		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_05		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m) 6601947.52	G.širina (m) 4688794.08	Nmv (m) 13
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,NO,NO ₂ ,NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesa	
4.2.	Visina mjesa uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

**2.6.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-
GOLUBOVCI**

Tabela 29.Srednje dnevne vrijednosti

Datum	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.10	2.78
2.10	2.64
3.10	2.54
4.10	2.58
5.10	2.46
6.10	2.47
7.10	2.58
8.10	2.66
9.10	2.74
10.10	2.68
11.10	2.68
12.10	2.64
13.10	2.70
14.10	2.77
15.10	2.64
SDV	125

Tabela 30.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	381
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	51.20
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.31
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10.14
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.77
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	2.59
Broj 24 časovnih mjerena	15
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	48.38
Minimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.46
Maksimalna 24 časovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.78
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.64
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	2.64
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0

Granične vrijednosti

<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
<i>Jednočasovna srednja vrijednost</i>	<i>350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje</i>	<i>Nema</i>
<i>Dnevna srednja vrijednost</i>	<i>125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</i>	<i>Nema</i>

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.


Tabela 31. Statistička obrada rezultata mjerenja azot dioksida

<i>Granične vrijednosti</i>		
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
<i>Jednočasovna srednja vrijednost</i>	<i>200 µg/m³, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje</i>	<i>nema</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>40 µg/m³</i>	<i>nema</i>


D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.6.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GOLUBOVCI



Slika 8.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 9.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.6.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GOLUBOVCI

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa:

- propisanim **graničnim vrijednostima**: za jednočasovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) za zaštitu zdravlja, su tokom oktobra mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom oktobra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.7.MJERNA STANICA-GRADINA

PODACI O STANICI-GRADINA

1.Opšti podaci

1.1.	Ime stanice	Gradina						
1.2.	Ime grada	Pljevlja						
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_04						
1.4.	Kod stanice	MNE_01_02						
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica						
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore						
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda						
1.8.	Geografske koordinate	<table><tr><td>G.dužina (m)</td><td>G.širina (m)</td><td>Nmv (m)</td></tr><tr><td>6604352.00</td><td>4792911.00</td><td>1094</td></tr></table>	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)	6604352.00	4792911.00	1094
G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)						
6604352.00	4792911.00	1094						
1.9.	NUTS							
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO ₂ , NO, NO ₂ , NOx, O ₃						
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra						
1.12	Druge informacije							

2.Klasifikacija stanice

2.1	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

3.Mjerna oprema

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
O ₃	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija

4.Opis uzorkovanja

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.7.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-GRADINA
Tabela 32.Srednje dnevne vrijednosti

<i>Datum</i>	<i>Srednje dnevne vrijednosti</i>
	<i>SO₂(μg/m³)</i>
1.10	17.00
2.10	32.07
3.10	8.80
4.10	9.89
5.10	8.70
6.10	6.84
7.10	25.01
8.10	7.37
9.10	20.65
10.10	
11.10	
12.10	24.12
13.10	21.53
14.10	29.46
15.10	6.66
16.10	6.91
17.10	7.54
18.10	
19.10	8.47
20.10	42.38
21.10	
22.10	
23.10	
24.10	
25.10	
26.10	
27.10	
28.10	7.55
29.10	8.41
30.10	7.19
31.10	21.56
GV (SDV)	125

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

Tabela 33. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	513
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	68.95
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.40
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	209.76
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.51
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	8.67
Broj 24 časovnih mjerena	21
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	70
Min. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	67.74
Max. vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	42.38
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.62
Median vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.80
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$


Tabela 34. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	518
Procenat validnih jednočasovnih vremena usrednjavanja	69.62
Minimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.21
Maksimalna jednočasovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.81
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.40
Median jednočasovnih vremena usrednjavanja	1.12
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$


D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.7.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GRADINA



Slika 10.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 11.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u oktobru 2014.god.

2.7.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GRADINA

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upoređeni sa propisanim graničnim vrijednostima za :

- jednočasovnu srednju vrijednosti($350\mu\text{g}/\text{m}^3$),
- srednju **dnevnu** vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i srednja dnevna vrijednost) sa ciljem zaštite zdravlja , su tokom oktobra mjeseca bile **ispod** propisanih graničnih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) su upoređeni sa:

- propisanom **graničnom vrijednošću** za jednočasovne srednje vrijednosti,
Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti **azot dioksida** (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom oktobra mjeseca bile **ispod** propisane granične vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Šef odsjeka za neorgansku analitiku

Mr.sci.Dejan Jančić, dipl.hem

Obradivač:

Radomir Žujović, dipl.hem

Šef odsjeka za organsku analitiku

Mr.sci.Vladimir Živković,dipl.inž.tehn.

Lica odgovorna za izvođenje mjerena

Siniša Popović, dipl.far

Maja Branković

Ivan Đurović

Petar Galičić